

UGOVOR o izvođenju radova

Zaključen između Ugovornih strana:

1. UNIVERZITET U SARAJEVU, Obala Kulina bana br. 7/II, Sarajevo, koga zastupa rektor prof. dr. Rifat Škrijelj (u daljem tekstu: **Naručilac**)
ID broj: 4200494560007

i

2. Colorex d. o. o. Kneza Višeslava 14, Mostar, koga zastupa direktor Janja Gabrić (u daljem tekstu: **Izvođač radova**)
ID broj: 4227835130001
Broj transakcijskog računa: 338-130-224-680-4896 otvoren kod UniCredit Bank d.d.

Ovaj Ugovor se zaključuje na osnovu Odluke broj: 0101-4673-7/17 od 24. 07. 2017. godine o izboru najpovoljnijeg ponuđača, koja je donesena nakon provedenog **KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVLJANJE PONUDA** javne nabavke radova.

I. PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora su **RADOVI: MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI**, za potrebe i po zahtjevu **Naručioca**, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom **Naručioca** broj: 0101-4673-3/17 od 13. 07. 2017. godine (u daljnjem tekstu: **Tenderska dokumentacija Naručioca**) i ponudom **Izvođača radova** broj: 400/17 od 19. 07. 2017. godine (u daljnjem tekstu: **Ponuda Izvođača radova**).

Izvođač radova se obavezuje da predmetne radove izvede stručno i kvalitetno, u skladu sa Tenderskom dokumentacijom **Naručioca** i **Ponudom Izvođača radova**, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda i pozitivnih propisa koji uređuju predmetnu oblast.

Ponuda Izvođača radova je u prilogu i čini sastavni dio ovog Ugovora sa specifikacijom radova.

II. CIJENA

Član 2.

Ukupna cijena predmetnih radova iznosi:
16.526,70 KM bez PDV-a
(slovima: šesnaesthiljadapetstotinadvadesetšest KM i 70/100), što sa uračunatim PDV-om iznosi:
19.336,24 KM sa PDV-om
(slovima: devetnaesthiljadatristotinetridesetšest KM i 24/100).

Cijena radova obuhvata sve troškove do primopredaje radova.

Cijena predmetnih radova je nepromjenjiva za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

III. ODGOVORNA OSOBA ZA NADZOR RADOVA

Član 3.

Stručni nadzor nad izvođenjem predmetnih radova vrši osoba koje imenuje **Naručilac**, o čemu obavještava **Izvođača radova**.

Član 4.

Nadzorni organ je ovlašćen za vršenje slijedećih poslova:

- provjeru kvaliteta izvođenja radova i primjene propisa, standarda i tehničkih normativa;
- kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuje;
- praćenje poštivanja ugovorenih rokova;
- davanje uputstava **Izvođaču radova**;
- potvrđivanje izvršenja radova.

Član 5.

Odgovorna osoba u toku izvođenja radova ima pravo da naredi Izvođaču radova da otkloni uočene nedostatke i zabrani ugrađivanje materijala, koji po kvalitetu ne odgovara zahtjevima utvrđenim u Tenderskoj dokumentaciji Naručioca.

Ako Izvođač radova i pored upozorenja i zahtjeva odgovorne osobe, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova, odgovorna osoba će narediti obustavljanje radova i o tome obavjestiti Naručioca.

Izvođač radova može nastaviti sa izvođenjem radova, uz prethodnu saglasnost odgovorne osobe, ukoliko preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu odgovorne osobe obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara tehničkim propisima ili standardima, Izvođač radova mora o svom trošku da ukloni sa mjesta vršenja radova u roku koji mu odredi odgovorna osoba Naručioca.

Član 6.

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i kvalitet izvedenih radova moraju da odgovaraju uslovima po važećim tehničkim propisima, standardima i zahtjevima utvrđenim u Tenderskoj dokumentaciji Naručioca.

IV. ROK I NAČIN PLAĆANJA

Član 7.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac izvršiti plaćanje predmetnih radova u roku od (30) trideset dana od završetka svih radova, odnosno po izvršenoj primopredaji istih.

Faktura se dostavlja na adresu Naručioca (Pisarnica) po izvršenju svih ugovorenih obaveza i obostrano potpisanog Zapisnika o primopredaji završenih radova, bez primjedbi.

Ovjeru ispostavljene fakture (okončana situacije) će izvršiti odgovorna osoba Naručioca, nakon što utvrdi da su predmetni radovi izvršeni u skladu sa ovim Ugovorom.

Naručilac će izvršiti plaćanje samo nespornih radova izvedenih u skladu sa ovim Ugovorom i ovjerenih od strane odgovorne osobe Naručioca.

Plaćanje se vrši po dospijeću na transakcijski račun Izvođača radova.

V. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Član 8.

Mjesto izvođenja predmetnih radova je na Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, II, III i IV sprat.

VI. ROK IZVOĐENJA RADOVA

Član 9.

Izvođač radova se obavezuje da će predmetne radove završiti u roku od 20 (dvadeset) kalendarskih dana računajući od dana uvođenja Izvođača radova u posao.

VII. UGOVORNA KAZNA

Član 10.

Ako Izvođač radova zakasni sa izvođenjem radova, odnosno sa predajom ugovorenih radova, obavezan je za svaki dan kašnjenja platiti Naručiocu ugovornu kaznu u iznosu od 0,5% od ukupne

vrijednosti ugovorenih radova iz člana 2. ovog ugovora. Ukupna vrijednost ugovorne kazne ne može iznositi više od 10% od ukupne vrijednosti ugovorenih radova.

Plaćanje ugovorne kazne ne oslobađa Izvođača radova obaveze da u cjelosti završi i preda Naručiocu izvršene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorne kazne, Izvođač radova je dužan da plati Naručiocu pored ugovorne kazne i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne.

VIII. OBAVEZE NARUČIOCA

Član 11.

Naručilac se obavezuje da:

- imenuje odgovornu osobu za nadzor, osigura nadzor nad izvođenjem radova i pismeno o tome obavijesti Izvođača radova;
- organizuje primopredaju izvedenih radova u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavještenja od Izvođača radova o završetku predmetnih radova;
- izvrši plaćanje izvedenih radova na način i u rokovima utvrđenim ovim Ugovorom;

IX. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI IZVOĐAČA RADOVA

Član 12.

Izvođač radova se obavezuje da:

- izvede radove na način, u rokovima i po cijenama iz prihvaćene Ponude Izvođača radova;
- u roku od 3 (tri) dana od potpisivanja ovog Ugovora imenuje odgovornog rukovodioca radova i pismeno o tome obavijestiti Naručioca;
- izvede ugovorene radove stručno, kvalitetno u skladu sa standardima i normativima predviđenim za ugovorenu vrstu radova;
- o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvršenim radovima koji se eventualno utvrde u toku izvođenja radova, a na zahtjev i u roku koji odredi odgovorna osoba Naručioca,
- otkloni sve nedostatke prilikom primopredaje radova u roku koji odredi odgovorna osoba Naručioca za nadzor;
- otkloni sve nedostatke u garantnom roku na koje ukaže Naručilac,
- organizuje i obezbjeđuje zaštitu svojih radnika, materijala i imovine na mjestu izvođenja radova, prolaznika, saobraćaja i okoline;
- osigura od nezgode na radu sve svoje radnike;
- snosi sve eventualne štete pričinjene trećim licima prilikom izvođenja radova, odnosno nastalih kao posljedica izvođenja radova;
- po završetku radova ukloni sav višak materijala, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, te očisti mjesto od otpadaka, uredi i očisti okolinu i predmet radova;
- da zajedno sa odgovornom osobom Naručioca sačini zapisnik o primopredaji završenih radova.

X. GARANTNI ROK

Član 13.

Garantni rok za kvalitet izvedenih radova iznosi 6 (šest) mjeseci. Garatni rok počinje da teče od primopredaje izvedenih radova.

Izvođač radova se obavezuje da će sve nedostatke i kvarove, nastale usljed loše i nestručno izvedenih radova, a koji se pojave u garantnom roku, otkloniti o svom trošku u roku od 7 (sedam) dana od dana poziva Naručioca.

XI. OBEZBJEĐENJE I ČUVANJE MJESTA IZVOĐENJA RADOVA

Član 14.

Od početka izvođenja do primopredaje radova Izvođač radova je dužan da obezbijedi i čuva izvedene radove, opremu i materijal od oštećenja, propadanja, odnošenja, krađe, uništenja. Izvođač radova snosi troškove obezbjeđenja i čuvanja izvedenih radova, opreme i materijala i snosi rizik njihovog oštećenja, uništenja, krađe, odnošenja i propadanja.

XII. PRIMOPREDAJA IZVEDENIH RADOVA

Član 15.

Izvođač radova će odmah, a najkasnije u roku od 7 (sedam) kalendarskih dana, nakon završetka radova, u pisanom obliku, obavijestiti Naručioca da su ugovoreni radovi izvedeni. Naručilac i Izvođač radova su dužni da pristupe primopredaji izvedenih radova u roku ne dužem od 3(tri) kalendarska dana.

Član 16.

Odgovorna osoba naručioca za nadzor zajedno sa predstavnikom Izvođača radova sastavlja zapisnik o primopredaji izvedenih radova koji sadrži, naročito, sljedeće odredbe/podatke:

1. da li su radovi izvedeni prema ugovoru i propisima i pravilima struke;
2. rok za otklanjanje konstatovanih nedostataka;
3. datum završetka radova i datum izvršene primopredaje kao i početak garantnog perioda.

XIII. RASKID UGOVORA

Član 17.

Naručilac može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor u sljedećim slučajevima:

- ako se Izvođač radova ne pridržava ugovorenih obaveza, odnosno ukoliko grubo krši odredbe ugovora;
- ako Izvođač radova ne izvede radove u ugovorenom roku, izuzev ako je za odstupanje data pismena saglasnost odgovorne osobe Naručioca za nadzor,
- ako Izvođač radova izvodi radove nekvalitetno i ne izvršava poslove po nalogu odgovorne osobe Naručioca za nadzor;
- ako Izvođač radova ne otkloni nedostatke po primjedbama odgovorne osobe Naručioca za nadzor;
- ako Izvođač radova, bez pismene saglasnosti Naručioca, izvođenje pojedinih radova ustupi drugoj firmi ili podugovaraču kojeg nije naveo u prihvaćenoj ponudi;
- ako Izvođač radova iz bilo kojeg razloga izuzev više sile, dođe u situaciju da ne može izvršiti ugovorene radove.

Ako Naručilac raskida ugovor zbog neizvršenja ugovorenih radova od strane Izvođača radova, Naručilac može raskinuti ugovor, nakon što Izvođaču radova da primjereni naknadni rok za izvršenje ugovorenih obaveza, a Izvođač radova ni u naknadnom roku ne izvrši svoje obaveze.

Ugovor se raskida izjavom u pisanom obliku, koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani 7 (sedam) dana prije raskida. U izjavi mora biti naveden razlog raskida ugovora.

Član 18.

Ako se ugovor raskine krivnjom Izvođača radova, Naručilac će mu platiti nesporne izvedene radove, dok je Izvođač radova dužan izvedene radove osigurati od propadanja o svom trošku, te Naručiocu naknaditi štetu koja mu je nastala raskidom ugovora.

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.

U skladu sa članom 72. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH, Izvođač nema pravo zapošljavati, u svrhu izvođenja ugovora o javnoj nabavci, fizička ili pravna lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu člana ili stručnog lica koje je angažirala komisija za nabavke, najmanje 6 (šest) mjeseci po zaključenju ovog Ugovora, odnosno od početka realizacije ovog Ugovora.

Član 20.

Ugovorne strane su saglasne da se na pitanja koja nisu regulisana ovim Ugovorom, neposredno primjenjuju odredbe zakona važećih za predmet nabavke i Zakona o obligacionim odnosima.

Član 21.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim Ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Ukoliko se nastali spor ne može riješiti sporazumno, za rješavanje spora određuje se nadležni sud u Sarajevu.

Član 22.

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada ga potpišu i ovjere ovlašteni predstavnici Ugovornih strana. Datum kasnijeg potpisivanja ovog Ugovora, smatra sa datumom stupanja na snagu ovog Ugovora.

Član 23.

Naručilac i Izvođač radova su saglasni da sastavni dio ovog Ugovora čine:



- Tenderska dokumentacija Naručioca;
- Ponuda Izvođača radova.

Član 24.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih po 2 (dva) primjerka zadržava svaka Ugovorna strana. Svi primjerci važe kao original i imaju jednako pravno djelovanje.

ZA NARUČIOCA
Rektor

Prof. dr. Rifat Škrijelj


IZVOĐAČA RADOVA
Direktor

Janja Gabrić


Broj: 0101-4673-8/17
Sarajevo, 03.08. 2017. godine

Broj: 455-2017
Datum, 03.08. 2017. godine